جه‌كه سانی ۵ تیین.

جهر جۇزىنىڭ ەڭبەكشىلەرى بىرىگىڭدەر!

جالپى وداقتىق كوممۋنيس (بالشەبىك) پارتياسى.

ەڭبەكشى قازاق

كۇندەلىك شىعادى.

قازاقستان ولكەلىك كەڭەس كامىيتەتى مەن ولكەلىك ۆ. ك. پ. (ب) كامىيتەتىنىڭ گازەتى.

1921-نشى جىل نويابىردىڭ 7-سىندە شىعا باستادى.

باسقارما جانا كانتور ادرەسى: قىزىل وردا، بۇرىنعى پوشتا ۇيىندە.

گازەت باعاسى:
ۇش ايعا 1 سوم 45 تيىن
التى ايعا 2 سوم 80 تيىن
بىر جىلعا 5 سوم 50 تيىن

جارنامالار باعاسى:
1-بەتتە پەتيت جولى 50 ت.
باعانا ارالىعىندا بولسا 65 ت.
سوڭعى بەتتەرىندە 30 ت.
جۇمىس ىزدەۋشىلەرگە 15 ت.

ЭҢБЕКШІЛ КАЗАК
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОРГАН
КИК и Крайкома В. К. П. (б)
КАЗРЕСПУБЛИКИ.
Год издания пятый.
Адрес: Кзыл-Орда, редакция газеты „Эмбекши Казак".

№ 62 (499) — 1926 جىل، مارتتىڭ 21-ى، جەكسەنبى — № 62 (499)

جاپان مەن قىتاي جانجالىنىڭ انىعىن اشباق.

امرىيكە كورىنبەگىسى كەلەدى.

شىعىر بەلاعى

پەكىن ەبىرىنشى قالىق اسكەرىنىڭ كامانديرى تاكىۋ پورتىنداعى جاپان مەن قىتاي جانجالى تۋرالى ادەيلەپ قابارداڭ انىعىن انىقتاپ جاتىر. بۇنىڭ ايتۋىنشا، مارتتىڭ 12-سى كۇنى تان-زىن قالاسىنداعى جاپان ونسۋلى قالىق اسكەرىنىڭ شتابىندا وزىنىڭ ورالىپ، جاپاننىڭ بىر وقتى كەمەسى تەدىدەپ بىلدىرگەن. شتابتىڭ باستىعى بۇل كەمەنى وتكىزۋگە رۇقسات قىلعان. كەمە وتۋگە كەلگەن جەردە بىرەۋ بولماي ەكىۋ بولىپ شىققان...

ۋلتتار بىرلىگىندە

مايدان بىرلىگىندە

ۋلتتار بىرلىگى ماقسىندا

امرىيكە كورىنبەگىسى كەلەدى.

شەت دالەي زالىمداتۋى

كوممەنستەر جەڭدى

ۋلتتار بىرلىگىندە

«مەنسەپ قالمەتى»

«تۇز ىسلاۋ» تانىلادى

«اپاسى» اىلابىن امار

باسپا جۇمىسىنىڭ نەگىزدى مىندەتتەرى.

باسپا سوزىنىڭ جۇزۋان بۇتاسى... كىتاپ باسىپ تاراتۋ...

تەلەگىرام قابارلارى

اەلشىن گازەتىنىڭ وتىرىگى.

[illegible]

گەرمەن گەزەتتەرى.

كەرمەن گازەتتەرى گەرمەنىڭ ۋلتتار بىرلىگىنە كىرۋى تاقىرىبى جەنەۋە قالاسىندا ونشا كوپ الگىمە تۋۋىن لايىقسىز ساناپ جازادى.

[illegible]

اەلشىن

[illegible]

ۋلتىماتوم تۋۋرالى.

ماسكەۋ، مارتتىڭ 19-ى كۇنى

[illegible]

ۋلتتار بىرلىگىندە

[illegible]

قىسقا قابارلار.

[illegible]

قازاعىستان شارۋاشىلىعى.

الدى مەن ۋنام كەرەك.

[illegible]

تەلى جەردەن ارىق قازىۋ-شىلار جەگىلىك الا الماي جۇر.

[illegible]

كەڭەس ۋداندا جالپى اعارتۋ جايىنان.

[illegible]

كوبىرەتىۋ خابارلارى.

ئاغارتىۋ دەستەرى

وتكەن 1924-25 نشى وقۇ جىلىندا قالىق ئاغارتىۋ مەيدانىندا جۈرگىزىلگەن جۇمىستىڭ قورىتىندىسى.

ئۇيغۇر تىلشىلەرىنىڭ خاتى.

ھەكىرىلمەدە ھەكىرىلىدىغان ...

قىزىل ئوردا ۋەزى - الامىستە ...

جاڭا بازار قىستاقىدىڭ ئاغارتىۋ جۇمىسى جۇرمەيدۇ.

ئالما ئاتا ئەيازىدىڭ قىلمىشى.

ھەگە جوقى ئەكەن.

جاڭادىن ئەكەن.

توقىرا ئىن.

ئامزىنجا بولىدىغان ۋىيزىدىڭ 6 نشى كەكىستىر تويى ۋتتى.

شىمكىنتىڭ ۋىيزىدىڭ سەيبىزى.

ئى - تويە سايلاۋى.

1922-23 1923-24

1924-25

1911 ... 314

1924 - 25 ...

45 ... 35 ... 16 ... 6

23 نشى جىلى ... 25 نشى جىلى ...

3 سوم 50 تىيىن

281 ... 350 سوم ... 24 - 25 ... 7 ...

504 ... 895 سوم ...

160 ... 505 سوم ... 2 ... 602 ... 157 سوم ... 762 ...

1923 - 24 ... 696 ... 534 سوم ... 24 - 25 ... 762 ... 662 ... 23 - 24 ... 584 ... 816 سوم ... 21 - 25 ... 741 ... 233 سوم

1923 - 24 نشى جىلى

1 - سوم 55 تىيىن ... 20 ... 50 ...

1903 ... 1920 ... 1921 ... 1922 ... 1915 ... 1930 ...

15 ... 8 ... 255 ... 70 ... 160 ... 17 ... 28 ... 8 ... 2 ... 6 ... 93

205 ... 136 ... 62 ... 29 ... 176

171 ... 85 ... 86 ... 87 ... 12 ... 11 ... 10 ... 21

استانا سوتىندا

ٴبىر جەتىگە سوزىلعان سوت ٴماجىلىسىنىڭ قورتىندىسى

جاڭا ەكى جاعىنىڭ ايتىسى مارتتىڭ 21 - ى كەشكى ساعات 6 دان باستالىپ 22 - ى كۇنى كۇنى بويى بولادى

سوت تەرگەۋىنىڭ بارىسى.

مارتتىڭ 16 ى سوتتىڭ كۇندىزگى ٴماجىلىسى.

سوت اعاسى ٴماجىلىستى اشىپ، ايبەكىر ٴجۇسىپ ۇلىنا جاۋاپ بەرۋگە ٴسوز بەردى.

ايبەكىر ٴجۇسىپ ۇلىنىڭ بەرگەن جاۋابىنىڭ قورىتىندىسى.

اۋەلگى مالدى بولگەن كەزدە مەن كامىسسيادا ەمەن، ولگە كەتىپ ەدىم. قالاي بولگەنىن بىلمەيمىن، قاسقام جوق. وكتيابردىڭ 15 - ى كەزىندە 2 ٴنشى مال كەلدى دەگەن سوڭ ۇيەزدىك اتكومدەگى ماجىلىستە مەنى، ايدىما بارۋىن، قولعان ۇلىن مال ٴبولۋ كامىسسياسىنا سايلادى.

ماجىلىستە ايدىما بارۋلى ورتالىقتان دەگەن تەلەگراممەنى ٴبىراق كەلتىرىپ، ۇستاۋدى كۇتىۋگە بولمادى: كۇن سۋۋىتا باستادى، جانا قالىق ەنىز ۇلەستىرسە ەكەن، دەگەن تىلەگىن بىلدىرگەن سوڭ مالدى ۇلەستىرۋگە ۇيعاردىق. تەلەگرامدا كامىسسيانىڭ باستىعى جەر بولىمىنەن بولسىن دەگەن قاباردى ەستىسەك دە، قالىق باستىقتا بىر اۋىزدان مەنى سايلادى. مالدى ساقتاپ تۇرۋ ٴۇشىن مەلىتسيا باستىعىنىڭ ورنىن باسارى بىزگە توكە ۇلى مەن ٴبىر نەشە مىلىتسيونەر قوسىپ بەردى.

بىزدەن بۇرىن جىبەرىلگەن كەسىمىر مالدى ايداپ اكەلۋشى سەمەي ارامانتارىنىڭ قولىنان العان ەكەن. ٴبىز بارعان سوڭ ٴماجىلىس قۇرىپ، مالدى بولۋگە جوبا جاساپ، وكىلدەر مال كەلگەن كۇنىڭ ەرتەڭىندە جۇرت مالدى تالاۋعا ايناليدى. مالدى تورعايعا ايداۋعا ۇيعارساۋدا ەۋسى جەردە بولىپ ەكەن، دەگەن قالىقتىڭ ٴوتىنىشىمەن كەلىپ سول جەردە بولاتىنىن، كەي ٴبىر كورسەتۋشىلەر ٴمالدى جاقىندارىنا بەرە باستاعان سوڭ مال تالاندى دەيدى، ول بەكىر:

مال بولىستاردىڭ كوبىنە جانا قىپشاق ەلدەرىنە تەگىس بەرىلمەيتىن بولعاندىقتان تالاندى. بەرىلمەۋدىڭ سەبەبى ول ەلدەردە اشتىق ونشا ەمەس ەدى. كامىسسيا ەلدەن كەلگەن وكىلدەردى سۇرىپتاپ، مالدى قولىنا تاراتىپ بەردى. ول جەردە ايساپار ۇلى بىزگە تارازىلىق كورسەتكەن جوق.

مىنە كورسەتۋشىلەردىڭ كوبى مەنى مەن اراز ەدى سەبەبى: گازەتكە ٴتىلشى بولعاندىقتان ٴبىر نەشە قىياناتتارىن گازەتكە جازىپ ەدىم، دەپ ٴبىر نەشە گازەتكە جازعان ادامدارىنىڭ اتىن اتاپ، دالەلدەر كورسەتتى.

- 2 ٴنشى مالدى الۋعا وكىل ەتىپ جىبەرىلگەن ادامدى سايلاعان كىم؟

- وكىل جىبەر دەپ ەلگە قابار ايتىلدى. ٴبىراق ول قاباردى تولىق ورىندالماعان سوڭ كەلگەن وكىلدەردى تەكسەرىپ قايتا سايلادىق.

سوت اعاسى، باتىر قالي توقتابايۇلى ارقىلى كەڭسە قىزمەتكەرلەرىنە بەرىلگەن مالدىڭ كەڭگە قانشا بەرىلگەنىن ايتىپ بول برالىپ دەپ سۇرايدى. ايبەكىر ٴجۇسىپ ۇلى كوبىن براستايدى.

- مالدى وكىلدەر ارقىلى ٴبىر بەرىپ، جەكە ادامدارعا ٴجانا بەرۋلەرىڭىزدىڭ سەبەبى نە؟

- مالدى كىم الدىق الاماي قالدىق، دەپ ارىز قىلعان سوڭ بەردىك.

ۇركىمبايدىڭ سۇراۋى:

- جەكە ادامدارعا مال بەرۋ تۇۋراسىنداعى پىكىر كىمنەن تۋدى؟

- كامىسسيا مۇشەلەرىنىڭ بارىنەن تۋدى.

- مال تالاۋشىلاردى ۇردىڭىز با؟

- مالدى ايرىپ الماعا ازىراق قامشى مەن ۇردىم.

- ەكى مالدان دا مال الدىڭىز با؟

- العاشقى مالدان مال بەردىك دەگەندى ەستىمەدىم، سوڭعى مالدان 6 قارا الدىم.

تولەمىس اينتاۋلى ۇلىنىڭ سۇراۋى:

- مال تاراتىلىپ بولعان سوڭ جەر - سۋ كامىسسارىنىڭ كەلگەن ۇستاۋدى ەلگە تاراتتىڭدار ما؟

- بىلمەيمىن تاراتىلماسا كەرەك.

(ايبەكىر قوجان ۇلىنان سۇرايدى)

- ۇستاۋدى تاراتقانىن بىلەسىز بە؟

- جەر ٴبولىمى ارقىلى سوڭىنان تاراتىلدى.

(ٴجۇسىپ ۇلىنان سۇرايدى.)

مال الۋعا كەلگەن ادامداردىڭ كوبى باي ما ەدى، كەدەي مە ەدى؟ كوبى ورتا شارۋا مەن كەدەي بولدى.

- ايساپار ۇلى كامىسسيانىڭ ماجىلىسىندە بولىپ، پۇرتەكەلگە قول قويۋعا ۇاقتى بولماعان سەبەبى نە؟

- قول قويعان سوڭ قول قويدى دەپ بىلەمىن.

- تەلەگرامدى ورىنداي الماعان ٴمالدىڭ ۇستاۋدى كۇنە الماعاندىعىڭىزدى بىلدىرىپ جەر - سۋ كامىسسارىنا تەلەگرام بەردىڭىز با؟

- بەرمەيمىن.

(بايمەن ۇلىنان سۇرايدى)

بايمەن ۇلى

- تەلەگرام بەرىلدى.

سوت مۇشەسى ارىق قىزىنىڭ سۇراۋى:

- كەڭسە قىزمەتكەرلەرىنە قالايشا مۇقتاج دەپ مال بەردىڭىز؟

- ول ۋاقىتتا جالى اقىسى از، اقشا باعاسى كەم بولىپ تۇرمىسى ناشار بولعان سوڭ بەردىك.

ايساپار ۇلىنىڭ سۇراۋى:

- 2 ٴنشى مالدى ايداپ اكەلۋشى باستىقتارعا 6 - 7 ٴشاڭ، تۇۋلىكتى بەرىپسىزدەر، مۇنى قالايشا بەردىڭىز؟

سوت اعاسىنىڭ سۇراۋى:

- ايساپار ۇلى ماجىلىستە ٴتەلەگرامدى وقىعاندا قابىل الماعاندارىڭىزدىڭ سەبەبى نە؟

- جەر بولىمىندە دومباي ۇلى بولماعاندىقتان ومان قارسى بولدىق، جانا قىس جاقىنداپ قالدى، ۇستاۋدى كۇتۋگە بولمادى.

- مال بولگەندە ەلدە ارمەن، قىپشاق بولىپ ٴبولىنۋ بولدى ما؟

- ەلدە ونشا بولعان جوق، جاۋاپتى قىزمەتكەرلەر اراسىندا ارازدىق بار ەدى.

ولكەلىك مەكەمەلەردە.

قازاقستان اۋىل شارۋاشىلىق، ورمان - تومايجۇمىسكەرىنىڭ ورتالىق باسقارماسىندا.

●● قازاقستان اۋىل شارۋاشىلىق، ورمان - تومايجۇمىسكەرلەرى ودامىنىڭ ورتالىق باسقارماسى قازاقستاننىڭ ساۋاتسىزدىقتى جويۋتۇن تۇۋنەشە كامىسسياسى مەن 5 مىڭ جالشى - باتىراقتاردىڭ ساۋاتسىزدىعىن جويۋعا شارت جاساسقان ەكەن.

تۇۋنەشە كامىسسياسىنىڭ بۇل جۇمىستى جۇرگىزۋىنە جۇمىسكەرلەرگە ارنالعان قازاق الىپبەسىنىڭ بولماۋى كەدەرگى بولعاندىقتان ورتالىق باسقارما ساتىپ الۋ بولىمىنەن 2 مىڭ 5 ٴجۇز قازاق الىپبەسىن تەگىن الىپ گۋبەرنەلەرگە تاراتىپتى.

●● قازاقستان اۋىل شارۋاشىلىق، ورمان - توماي جۇمىسكەرلەرىنىڭ ورتالىق باسقارماسى تاشكەنتتەگى قازاقستان باسپا بولىمىنە 4 تۇرلى سۋرەت كورسەتەتۇن 10 مىڭ جاپسىرما قاعاز ستەنب جاپتىرعان ەكەن:

1) پاتشا زامانىندا جالشى باتىراقتاردىڭ ەزىلگەن تۇرمىسى كورسەتىلگەن،

2) ساۋاتسىزدىق جويۋ جونىندە وقىعان مەن، وقىماعاننىڭ ايىرماسىن كورسەتكەن.

3) جالشى، باتىراقتاردىڭ ۇيىمداسقان تۇرلەرىن كورسەتكەن.

4) جالشى، باتىراقتاردىڭ جالداۋشى مەن جاساسقان شارت قاعازى جايى مەن قاۋىپسىزدەندىرۋ جايلارىن كورسەتكەن. ٴبارى دە قازاق تىلىندە، تەز باسىلىپ تاراتىلماق.

●● جالپى جالشى باتىراقتاردىڭ ەڭبەك شارتى تۋرالى جارلىعىنىڭ ٴبارى دە بۇرىن ورىس تىلىندە بولعاندىقتان قازاق جالشى - باتىراقتارى پايدالانا الماعان ەكەن. جاقىندا قازاقستان جالشى - باتىراقتارى ٴۇشىن قازاق تىلىندە، ٴجۇز مىڭ جارناما باسىپ تاراتپاق بولعان.

●● قازاقستان اۋىل، بوسعا كەلە رىندەگى جالشى - باتىراقتارعا جاڭا تۇرمىس، مەكتەپ تۇرمىس، مەكتەپ ادەت - عۇرىپ جايلارىنان سۋرەت

كورسەتۋ نەتۇن كوشپەلى ماشينەلەر الدىرىپ گۋبەرنەلەرگە تاراتپاق. سۋرەت ورىس تىلىندە كورسەتىلىپ باسىندا جۇرگەن قازاق قازاقشاسىن كورۋشىلەرگە ٴتۇسىندىرىپ تۇرادى ەكەن.

●● قىزىل وردا ۇيەزىنىڭ 4 بولىسىنىڭ ازىرگە بەرۋىندە اق جالشى - باتىراقتار ۇيىمى اشىلعان. ول ۇيىمدى اشۋ ٴۇشىن جىبەرگەن ورتالىق باسقارماسىنىڭ مۇشەسى وزبەك ۇلى بارىپ، مۇشەلىك اقشالارىن جيناپ الىپ، مىندەتىن اتقارماي قاشىپ كەلگەن.

وسى كۇنى جۇمىس ٴجۇرىپ جاتقانىن كورىنەدى. ۇيىمنىڭ 2 جۇزدەي مۇشەسى بار.

قالعان 8 ٴبولىستىڭ جالشى - باتىراقتارىنىڭ مەيىن الىپ، ۇيىم اشتىرۋ ٴۇشىن ۇستاشى جىبەرىپتى.

●● قازاقستان اۋىل جالشى - باتىراقتارى ۇيىمىنىڭ ەسەپ - قيساپ بەرۋ جونىندە بۇرىن ورىس جوبا بولماعاندىقتان جۇمىسى ورىس جۇرەدى ەكەن، جاقىندا قازاقستان كەسىپشىلەر وداعىنىڭ ورتالىق كامىتەتى اۋىل جالشى - باتىراقتارىنىڭ قارجى جاعىنان ەسەپ بەرۋ تۇرالى جاڭا جوبا باسىپ تاراتقان. مۇندى ەسەپ بەرۋ جۇرگىزىلمەك.

ورتالىق قالىق شارۋاشىلىعىنىڭ كەڭەسىندە.

اپتامابىل قاناسى مەكەمەسىنىڭ جۇمىسى.

قۇرىلعانىنا كوپ بولماي، قىزىل وردادا كوشىرۋ سەبەپتى اپتامابىل قاناسى مەكەمەسىنىڭ جۇمىسى كوبىنەسە كەيبىر ورىندالماعان كوپ كەسە، زىيان كورىپ وتىرعان. جۇمىستاعى كەمشىلىكتەردى جويۋعا تۇرلى شارالار بەلگىلەندى.

كەسىپ بانكىسىنىڭ جۇمىسى.

اشىلعانىنا كوپ ۋاقىت وتپەدى، كەسىپ بانكىسىنىڭ قىزىل وردادا ٴبولىمى ەڭبەك جۇمىستار اتقارعان ەكەن، مەملەكەتتىڭ، جەرگىلىكتى ورىندار كەسىپكە قارىز بەرىپ تۇرعان.

تەرى - تەرسەك الماستىرۋ.

ٴبورىننىڭ كەرەگى بەرىلەن تابىلاتۇن بولعاندىقتان بەلگىلى مەكەمەلەرگە كەيبىر تەرى - تەرسەك مەكەمەسىنە ٴبىر بەرى مەن تەرى تەرسە الماستىرۋعا رۇقسات ەتىلدى. از.

شارۋالار مەن اڭگىمە.

بايماعامبەت قوۋانىش ۇلىنا:

(قىزىل - وردا بولىسى 19 ٴنشى اۋىل ازاماتى).

اتىلى ز اڭگىمە 418 ٴنشى ستاتياسى بويىنشا ولگەن امىنىڭ ٴسوز كەلتىرگەن يالا بولماعاندا مال قۇنى اۋىلنىكى بولادى. قىزداردان تۇرماڭ جەبىنى بولسا، وعان دا ۇلەس تيەدى.

ەرايىم ۇلى بادىرگە:

اتارشىلىق جىلى تۇزەل، توقشىلىق جىلى تارتىپ العان قازىن بولسادا، ٴۇي ىقتيارلى بولسادا، ۇكىمەت قايتارىپ بەرە المايدى. ۇكىمەت ايەلگە تولىق ەرىك بەرگەن، ٴسوز ەتكەنشە بارادى. ەكىردە، سويەمەنى تارتىپ الىپ بولىپ، وعان جەر كەلمەگى ۇكىمەت بولسا، ۇيەزدىك پاركىمىنە ارىز بەرۋىڭىز كەرەك.

ىقتيارسىز قاتىنىنى ٴبىر ساعات تويعايدى، الىپ بەرەدى. كەپ ايداعان ريز الىنسىندا.

جەرگىلىكتى ۇكىمەت تارتىپ الماعى جاقتايدى دەگەنىڭىز شۇبالى ٴسوز.

- تۇۋلىكى بەرگەنمىز جوق، قىسقا كيەتۇن ەشكى، كۇيى شەكپەن سياقتى كيىمدەر بەرىلدى.

پۇركەرلىنىڭ سۇراۋى:

- مال الاتۇن وردىرلىدە، مال العىم دەپ قول قويعان وردىرلەر تولىپ جاتىر، مۇنىڭ سەبەبى نە؟

- قالا ادامدارىنا دەپ العان توقتابايۇلىنىڭ العان ەلىنىڭ تىزىمىنە قول قويماعان، سونداي شىعار.

- وردىرگە قول قويعان مالداردى الدى دەپ سەنەسىز بە؟

- الدى دەپ بىلەمىن.

پۇركەرلى سۇرايدى:

- جانبوسىن، بايبادىر، توكە، اۋمباي، شەكىسالى، سىمباي، قوناتباي، كوشەكباي، سابەن ۇلدارىنىڭ كۋالىك ورىندا بەرگەن جاۋاپتارىن جارييالاپ وقىپ شىعۋدى سۇرايدى.

ايبەكىر ٴجۇسىپ ۇلى سوتتان، جوعارىدا كورسەتكەن كۋالاردان شاقىرىپ جاۋاپ الۋىن سۇرايدى.

بۇدان كەيىن سوت وڭاشا ماجىلىسكە شىعىپ كەلىپ، پۇركەرلى سۇراعان كۋالار جاۋابىن وقۋعا جاساعان ۇيعارىسىن بىلدىرىپ، ايبەكىر ٴجۇسىپ ۇلىنىڭ ٴوتىنىشىن سوڭىنان قاراۋعا قالدىرادى.

باسقارماعا قات

اردافتى «ەڭبەكشى قازاق» باسقارماسى!

مىنا سوزىمە ورىن بەرسەڭىز ەكەن.

«ەڭبەكشى قازاقتىڭ» 417 ٴنشى سانىنداعى «قازاقتىڭ رىلىما» دەگەن ماقالانى جازۋشى تاۋىش جانتاي ۇلى شىعار دەپ، كەرەكسىز ارالاستىرىپ ٴجۇر. ونان باسقادا بىر نەشە ادامداردى... ىن كۇندەرىن ٴبىر تالاي بىلمەسپىن، ول ماقالانى جازعان ەمەس، ول ماقالانى الدەبولسا قاراۋىتايتىندىڭ ٴبىرى دەپ ويلايمىن. ٴبىر ٴبىر ۇيعارىپ جۇرگەنى ولاردىڭ سوندىقتان تۇرلەندىرۋ ٴۇشىن...

جيھان - تەرگەن.

جاڭا اپتامابىل.

يتاليانىڭ «ديۋانى» دەگەن جەرىندە قۇرعاق بەن سۋدا بىردەي جۇرەتۇن ٴبىر اپتامابىل مەن يتاليانىڭ جەرمانيالىق اتلانت مۇقيت دەڭىزى ارقىلى امەرىكەگە بارۋعا ازىرلەنىپ جاتىر.

240 ۇلتتىق باسىلىم.

ستامبۇل جاعىندا ٴبىر ٴبىر دەگەن جەرىندە ۇلىنىڭ باسىلىمدارى 240 ۇلتتىق ۇلگەن «اكۋلا» بالىعىن ۇستاپتى.

ۇستالعان، ٴبىر ٴجۇز بالىقتى جايلاپ الىپ جورىپ سۇيرەپ شىعارعان. قارىنىنان 80 پۇت بالىق شىعىپتى.

ٴبالىم كوشى.

لەنينگراتتاعى ٴبىلىم يەلەرىنىڭ زەلزەلە (جەر قوزعالىسىن) بىلدىرەتۇن ماشينەسى لەنينگراتتان 8 مىڭ شاقىرىم جەردەگى امەريكانىڭ ميلىيون ارالىندا بولعان زەلزەلە بولعانىن بىلدىرىپتى.

ۋاقىتشا شىعارۋشى: مايلى ۇلى بەيىمبەت.

Вр. редактор: **Б. Майлин.**

г. Кзыл- Орда типография Казгосиздата

Казглавлита № 145 Тираж 7550 экз.